



**small business  
development**

Department:  
Small Business Development  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



**sport, arts & culture**

Department:  
Sport, Arts and Culture  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

## **Kgoeletso ya dikopo tsa Letlole la Ho imolla batho ba anngweng ke COVID-19 makaleng a bonono ba dintho tse bohehang, dibetlwa, botaki le disebediswa tsa kutlo le pono**

Lefapha la Ntshetsopele ya Dikgwebo tse Nyane le Lefapha la Dipapadi, Bonono le Botjhaba, mmoho a etsa kgoeletso dikgwebong tse nang le bahiruwa ba mashome a mahlano, tse nang le bahiruwa ba makgolo a mabedi le mashome a mahlano, tse nang le bahiruwa ba leshome (diSMME), dikoporasi le dikgwebo tsa motho a le mong/bahwebi ba itshebetsang makaleng a bonono ba dintho tse bohehang, dibetlwa, botaki le disebediswa tsa kutlo le pono, ho etsa kopo ya ho imollwa kamehong ya COVID-19.

### **Dipehelo tsa ho amohelaha tsa diSMME, dikoporasi le dikgwebo tsa motho a le mong/bahwebi ba itshebetsang:**

- a. Dikgwebo tse kgonang ho fana ka bopaki ba hore tshebetso ya tsona e amehile hampe ka lebaka la sewa sa vaerase ya corona;
- b. Dikgwebo tsa motho a le mong/bahwebi ba itshebetsang, ba nang le ID e molaong ya Aforika Borwa le setefekeiti sa lekgetho, ba kgonang ho fana ka bopaki ba hore tshebetso ya bona e amehile hampe ka lebaka la sewa sa vaerase ya corona.

Bakopi kaofela ba tlameha ho kgotsafatsa dipehelo tse latelang:

- a. Khamphani/mosebetsi wa porofeshenale o tlameha ho ba wa moahi wa Aforika Borwa ka diphesente tse 100 kaofela;
- b. Bonyane diphesente tse 70 tsa basebetsi e tlameha ho ba baahi ba Aforika Borwa;
- c. Dikgwebo tsa basadi, batjha le batho ba phelang le boqhwalwa di tla thuswa pele;
- d. Khamphani/mosebetsi wa porofeshenale o tlameha ho ba o ngodisitswe le ho ikamahanya le molao wa SARS;
- e. Khamphani/mosebetsi wa porofeshenale o tlameha ho ikamahanya le B-BBEE.
- f. Dikgwebo tsa motho a le mong/bahwebi ba itshebetsang di tlameha ho kgotsafatsa dipehelo tse ho a, c le d ka hodimo.

### **Tsela ya ho etsa kopo**

Dikopo tsa ho fumana Letlole la Ho imollwa kamehong ya COVID-19 di tlameha ho lebiswa mokgeng/setsing se bohareng se ntshang ditjhelete porovenseng ya heno ka ho tlatsa foromo e hlomathisitsweng, ya kopo ya Letlole la Ho imollwa kamehong ya COVID-19. Ditokomane tse latelang di tlameha ho romelwa le kopo:

- a. Lengolo le hlalolang kamoo COVID-19 e ammeng mosebetsi wa hao wa porofeshenale/khamphani le merero ya hao ya nako e tlang. Bolelele ba lengolo lena ha bo a tlameha ho feta leqephe le le leng.
- b. Foromo e tlatsitsweng ya kopo.
- c. Dintlha tsa mosebetsi wa porofeshenale/khamphani:
  - o Porofaele ya khamphani kapa CV e bontshang hore wena le/kapa khamphani ya hao e ne e sebetsa nako e fetang selemo pele ho kgwedi ya Tlhakubele 2020. Bopaki ba mosebetsi wa hao wa porofeshenale, mohl. senepe sa mosebetsi wa hao; dikgokelo tsa websaete/maqephe a *social media*.
  - o Referense e ngotsweng ke tlelaente kapa mokgatlo o amehang, ho netefatsa hore o sebetsa makaleng a boletsweng ka hodimo, le disampole tsa mosebetsi wa hao.



## small business development

Department:  
Small Business Development  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



## sport, arts & culture

Department:  
Sport, Arts and Culture  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

- o Diteitemente tsa ditjhelete tsa selemo le selemo sa moraorao kapa diakhaonte tsa bolaodi tse so ka di feta dikgwedi tse tharo tsa ho tloha letsatsing la kopo kapa diteitemente tsa akhaonte ya banka tsa dikgwedi tse tharo tse sa tswa feta (moo ho tshwanetseng).
- d. Ditokomane tse bontshang ho ikamahanya le molao (\* e bontsha moo ho amang dikgwebo tse ngodisitsweng):
  - o Khopi e netefaditsweng ya ID ya AB ya mokopi ya ka sehloohong
  - o Setefekeiti se molaong sa lekgetho kapa PIN ya lekgetho
  - o Ditokomane tsa FICA (mohl. diakhaonte tsa masepala; lengolo la bolaodi ba tsa setso)
  - o Diteitemente tsa akhaonte ya banka tsa dikgwedi tse tharo, tse otlilweng setempe
  - o Ditefekeiti tsa boingodiso tsa koporasi le/kapa khamphani\*.
- e. Afidaviti ya ho imollwa kamehong ya COVID-19 e netefatsang hore:
  - o Ha o e so ka o ba moamohedi wa tjhelete ya ho imollwa kamehong ya COVID-19; KAPA
  - o O fumane tjhelete ya ho imollwa kapa thuso ya COVID-19, eo o lokelang ho bolela hore o e fumane hokae, o ne o kopile bokae le hore o fumane bokae;
  - o Dilemo, bong, morabe, maemo a thuto, moputso wa hao le tse ding (boemo ba B-BBEE, basadi, batjha, boqhwalala); le
  - o Palo le hore bahuwa ba hao ke baahi ba hokae.

Kopo ya hao (ka kopo, sheba foromo e hlomathisitsweng ya kopo ya Letlole la Ho imollwa kamehong ya COVID-19 ) e lokela ho fihla [mokgeng/setsing se ntshang ditjhelete/thuso] porovenseng ya heno pele kapa ka la 19 Mphalane 2020 ka hora ya 12:00 mme e lokela ho romelwa atereseng ya –

### **Diaterese tsa dikopo tse romelwang ka imeile.**

#### **1. Kapa Botjhabela**

[EC-relief@ecdc.co.za](mailto:EC-relief@ecdc.co.za)

#### **2. Foreisetata**

[FS-relief@fdc.co.za](mailto:FS-relief@fdc.co.za)

#### **3. Porovense ya Gauteng**

[gauteng-relief@gauteng.net](mailto:gauteng-relief@gauteng.net)

#### **4. Porovense ya KZN**

[KZN-Relief@kzndac.gov.za](mailto:KZN-Relief@kzndac.gov.za)

#### **5. Porovense ya Limpopo**

[Lim-relief@lieda.co.za](mailto:Lim-relief@lieda.co.za)

#### **6. Porovense ya Mpumalanga**

[Mpu-relief@mega.gov.za](mailto:Mpu-relief@mega.gov.za)

#### **7. Porovense ya Leboya Botjhabela**

[NW-relief@bbcdi.co.za](mailto:NW-relief@bbcdi.co.za)

#### **8. Porovense ya Kapa Leboya**

[NC-relief@nceda.co.za](mailto:NC-relief@nceda.co.za)

#### **9. Porovense ya Kapa Bophirima**

[WC-relief@theccdi.org.za](mailto:WC-relief@theccdi.org.za)